

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG  
TLHATLHOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI  
SEEMOGODIMO  
(Pampiri ya Bobedi)**

**KAROLO YA A  
MABOKO**

**POTSO 1**

**Selelo sa mmoki – M.C.D. Mogotsi**

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.1  | Tlhago e ntle  | (1) |
| 1.2  | Magareng   | (1) |
| 1.3  | 1.3.1 Le kgaogantswe ka ditemana                                 | (2) |
|      | 1.3.2 E na le matshwao a puiso.                                  | (2) |
| 1.4  | 1.4.1 Dumela, selemo, mogatsa bokgabane                          | (1) |
|      | 1.4.2 Mothofatso   | (1) |
| 1.5  | Leinalefatswa  | (1) |
| 1.6  | 1.6.1 Masamasa   | (1) |
|      | 1.6.2 Poeletsomodumo   | (2) |
| 1.7  | Selemo   | (1) |
| 1.8  | Dimela di a kgaba, naga e a talafala, dijo e nna ntletsentletse. | (2) |
| 1.9  | Bontle jwa tlhago  | (2) |
| 1.10 | 1.10.1 Malosa-batho, Malosabatho                                 | (1) |
|      | 1.10.2 Neeletsano  | (1) |
| 1.11 | Dikgakologo  | (1) |
| 1.12 | Ngwetsi tsa bogologolo   | (2) |
| 1.13 | 1.13.1 Boitshwaro  | (2) |
|      | 1.13.2 Botho   | (2) |
|      | 1.13.3 Diatla  | (2) |
| 1.14 | Mosadi tshwene o jewa mabogo.                                    | (2) |

- 1.15 Mosadi o ratelwa ditiro / diatla tsa gagwe / go tlhokomela lelapa. (2)
- 1.16 1.16.1 Makwadikwadi (1)  
1.16.2 Poeletsomodumo (tumanosi) (1)
- 1.17 Dikgogakgogano / dintwa (2)
- 1.18 1.18.1 Tshwantshiso (1)  
1.18.2 Pheteletso (1)
- 1.19 1.19.1 O nagana / akanya gore ga a belege / tshole bana (1)  
1.19.2 Ba tshware sentle (1)
- [40]

**KAROLO YA B  
TERAMA**

**POTSO 2**

***Dintshontsho tsa lerato – L.D. Raditladi***

- 2.1 Mmamotia (1)
- 2.2 Kalafi (1)
- 2.3 Sakoma (1)
- 2.4 Letlhoo / Go sa rate motho (1)
- 2.5 2.5.1 Sebopeng (1)  
2.5.2 Poloko (1)
- 2.6 Ke setlogolo (1)
- 2.7 Ba tla mo bofelela / dira dilo tseo a sa di dirang e nne nnete (2)
- 2.8 O ne a tshaba Sakoma. (2)
- 2.9 Go ya kwa go sa itseng ope. (1)
- 2.10 O a mo boifisa / O mo leba ka matlho a a tshabisang. (2)
- 2.11 Ponalo / Lekgarebe la ga Sakoma. (1)
- 2.12 Ba ratana le ena / Makgarebe a gagwe (2)
- 2.13 Lebolelamading (1)
- 2.14 Dirisa kgotlopo / Ratana le motho a le mongwe / Go sa robalane gotlhelele. (2)
- 2.15 Botshelo / Go bonana ga bona / Lerato la gagwe le Mmamotia (2)

- 2.16 Sakoma o tshabile Kalafi ka lerumo, Kalafi a swa. (2)
- 2.17 Ba ratana (2)
- 2.18 O a tlhokofala / swa (2)
- 2.19 Mmamotia le Sakoma (2)
- 2.20 Motho yo montle (2)
- 2.21 Mokwena. (2)
- 2.22 Ba ne ba tshabetse gona / ba ne ba tshabile Sakoma. (2)
- 2.23 Ba khanselwe. A dikarabo tsa baithuti di lebelelwe ka kelotlhoko (4)
- [40]

**KAROLO YA C  
PADI**

**POTSO 3**

***Masaikategang a magodimo: J.M. Mekgwe***

- 3.1 Rrankelenyane (2)
- 3.2 Sedupe (2)
- 3.3 Molapong (2)
- 3.4 Go utlwa modumo (2)
- 3.5 Go beeletsa dipitse. (2)
- 3.6 Bra White / Rre Sehume (2)
- 3.7 O siile kwa kgolegelong / O sia mapodisa (2)
- 3.8 3.8.1 Monang. (1)  
3.8.2 Taudiarora (1)
- 3.9 Ke ditsala (2)
- 3.10 O akanya gore monna yo o tlang a hunne theledi o mo motlhaleng wa gagwe. (2)
- 3.11 3.11.1 Sehume / Bra White (2)  
3.11.2 Moithui / Mogatsa Bra White (2)
- 3.12 3.12.1 Go se yo o buang (2)  
3.12.2 Keledi ya kutlobotlhoko (2)  
3.12.3 A robatsa tlhogo ya gagwe mo sehubeng (2)

- 3.13 Khuduga (2)
- 3.14 O mo ditlhabing (2)
- 3.15 Kokelong (ya Bantsho mo Tlokwe) (2)
- 3.16 Taudiarora (2)
- 3.17 Nkaikela (2)

**KAROLO D  
DINAANE**

**POTSO 4**

- 4.1 Dibera (2)
- 4.2 Tharo (2)
- 4.3 Kwa ntlong ya bera e e agileng ntlo ka ditena (2)
- 4.4 Metlhala ya dibera (2)
- 4.5 Budula mowa (2)
- 4.6 Nnyaa. O ne a wela mo metsing a a belang. (4)
- 4.7 Phokojwe go tshela yo o dithetsenyana (2)
- 4.8 Ga twe e rile (2)
- 4.9 Botlhale bo ja mong wa bona (2)
- 4.10 Bokoko (2)
- 4.11 Se se jeleng mme (2)
- 4.12 Dianelabatho / Dinaane tsa batho. (2)
- 4.13 Tau (2)
- 4.14 O ne a rata nama thata. (2)
- 4.15 Bana ba bannye (2)
- 4.16 Maitiso / Maitsiboa (2)
- 4.17 Bopelotshetla ga bo busetse ope molemo. (2)
- 4.18 Pina e mosadi a neng a e opela (2)
- 4.19 Ngoka bareetsi / ba tsee karolo / ba se otsele / ruta dipina tsa setso. (2)

**[40]**

**KAROLO YA E  
DIKGANGKHUTSWE**

**POTSO 5**

**Mmualebe – R.M. Malope**

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 5.1  | Mosadi wa Khalambazo  | (2) |
| 5.2  | Go lemolala / Go ntsha mpa  | (2) |
| 5.3  | Dipheko   | (2) |
| 5.4  | Bodirelaloago   | (2) |
| 5.5  | O sa ntse a ka belega.  | (2) |
| 5.6  | Ka go letlelela Mathulwe go mo robala ntswa a nyetswe ke Moathodi.        | (2) |
| 5.7  | Mathulwe  | (2) |
| 5.8  | Ngaka Moathodi oorraKeitsile  | (2) |
| 5.9  | Bongaka   | (2) |
| 5.10 | Maikutlo, mabogo a a bothito  | (2) |
| 5.11 | Malešwane   | (2) |
| 5.12 | Makeketa / mogatsa  | (2) |
| 5.13 | O batliwe / rerilwe ke bagolo / o nyetswe ka dikgomo.                     | (2) |
| 5.14 | Go mo nyenyefatsa / mo tihabisa ditlhong.                                 | (2) |
| 5.15 | Ka go mmolelela maaka fa pele ga batho ba losika le ena mme ba itse nnete | (2) |
| 5.16 | 5.16.1 Ntshebo  | (1) |
|      | 5.16.2 Phure  | (1) |
|      | 5.16.3 Mogatsa Phure.   | (1) |
|      | 5.16.4 Segataborukgwana   | (1) |
| 5.17 | Loso  | (2) |
| 5.18 | Ga-Rankuwa  | (2) |
| 5.19 | Wa emela baeti ba tsamaye.  | (2) |

[40]